

# САХА ОГОД

ХАЫАТ  
1831 СЫЛ АЛТЫНЫ  
15 КУНУТТЭН ТАХСАР

ЧУРАПЧЫ  
УЛУУЧУН  
ХАЫАТА

№ 135 (7520) ◉ Сэтинни 13 кунца. Субуота ◉ Сынанта 25 солкуобай

## ● БЭЧЭЭКЭ СУРУТУУ ●

### АХСААННААХ ХОНУК ХААЛЛА

Улуска иалэр 1994  
сүл бастакы аягартар  
иши бөзжээх суруттад  
бодьмэдэг сэтиний 10  
күнүнэн түмүнтэнэ.

Урүүкүү сүлларга көрүн-көрүнээр ириээлээ аяас  
ханааттарга, суруналлар  
суруттарар збит буул-  
лахштына, быйыц—бун-  
тын атын хартына. Ол  
манынк сүлларлардан  
ностер. Вүтүн улус үр-  
дүнен урүүктуу збит;  
буултар, «Известия» нур-  
дук ханааты хас эм сүү-  
нүнэн аваачын сурут-  
тар аваахтаанд. Оттон  
иалэр сүлга баара-суюн 7  
жыл иднитигэр ылышаа.  
Ама, даатын сыванатын  
урдугун иши, олус айын.  
Аны, авындар-суюнурар  
«Комсомольская правда»  
Саха ханаатка — 160, «Са-  
хахадаа» — 1406 экзем-

плярга сурутуу мытдынна-

«Санга олоххоз» бу күн-  
изргэ суруттарын салгымы  
мыттыла турар. Ситээ  
суюн авынан, барыта 2854  
экземпляр сурутуу  
турдунна. Суруттара илнитар  
тийтээхтэрийн наада. От-  
тон сурутууны мыттылты-  
лар кырдыга, олус сур-  
дургута суюн түбүктөрү-  
гэр бу түмүнтээхтээх  
камизиргээр эссе тэлтэн  
улаанлалыгыгэр баарыбыт.  
Баарыбыттарын үрдүнэн  
үйтэн-харчыттан одуйтаян  
сурүттарбакса сүл-  
дьар аяаачыларбытагар  
ессе да бинир толору из-

дилаа баар.

Олохпут уларыйыларын, ситийнээрин, түнти-  
ри да ортуттарын дынг-  
баарыкан итэбэлэхтэхих  
иши лайн билийннэрэж-  
чинийн ханаат буолар.

Саха ылтынныгы  
изнэлээрээ дойду, улуус  
сонунварын уу сахалын  
тыльнан авар ханаатын  
тийтээхтэрийн наада. От-  
тон сурутууны мыттылты-  
лар кырдыга, олус сур-  
дургута суюн түбүктөрү-  
гэр бу түмүнтээхтээх  
камизиргээр эссе тэлтэн  
улаанлалыгыгэр баарыбыт.  
Баарыбыттарын үрдүнэн  
үйтэн-харчыттан одуйтаян  
сурүттарбакса сүл-  
дьар аяаачыларбытагар  
ессе да бинир толору из-

### П. СЫРОВАТСКАЙ

### БҮГҮН-УЛУУС РЫНОГАР

Эт-үүт комбината из-  
нинийнээдээ ынах этин  
уонна эмис ынах иштэн  
набору инээгнек атын-  
мын. Манна комбинат ос-  
се убаха этин кинээни  
2300 солкуобайга атын-  
га танаарын дин буолар.

Нэгийн баанын энэхүү  
баанынайдаа 521 мел.  
солж. Учтүү уонна эти  
батарылындар. Чакыраа. Хахынхаха,  
Болутурга ылтымлар.

Сыл аасын ыйдарыгыр

коллективийн ханаайысты-  
баларынан, табаарыстыбала-

рарынан 541 мел. солж.

Учтүү уонна эти батарылын-  
даа.

Сир реформата бу то-  
рут улаа сыйнан ула-  
рынтаа. Быйыл сайн тыа  
ханаайыстыбатын управ-  
ленчийн кынтаа дуога-  
барынан, чаанынайдаа  
уонна баанынайдаа 150  
км күрүү тутунулар, 33  
гектарга ходуунын тэрдүт-  
тен түнсардылар, 122  
гектар баанынайдаа огор-  
дулар. Быранынтаа  
улаанлалыгыгэр баарыбыт.  
Баарыбыттарын үлээхтэх-  
ийн түрүүлэхтэхийн  
улаанлалыгыгэр баарыбыт.

Ханаайыстыбатын  
чадаа түнштэй түрүүлэхтэхийн  
улаанлалыгыгэр баарыбыт.

&lt;

# ИННИКИНИ ТҮСТЭЭН КИЭНГ КЭПСЭТИЙ

## *Саха сирин сурыйааччыларын XII съеңиттән*

Сэттіңшы 5 күнүңдөр Дъокуускайға Ыннег дынатын мундахтың салалығар Саха сирин суруаатчыларын XII съезз булан паста. Съезз жарашы тылы бырабылыманың председателин солбугаачты С. И. Тарасов эттә.

—1934 сүллааха биңиги айар союзпүтүн П. А. Ошувускай тәрійбінде,—дизе кини.—1991 салтан сағалаан союзпүтугår тәрэзиннөх саба тұурулар оғоңуда сыйдағыбыттара мәддэлдег буолбатах. Биңиги союзпүт, тобо да ыңар сүткүтәри көрүстар, үүнән-сайдан, чилизниәрин алсаана зөвлөлән келәз Билларин курдук. ССРС Суруйааччыларын союна үрэллийбіта Россия Суруйааччыларын союна хас да тәрілтәләргэ арахсыбыта. Мәннүк ізәрән-свараң ісмәз биңиги суруйааччыларбыт хайдыспакта уда-ләзән кәзбіттерин бағыттыр наада. Оны извидизан-нәбәй ейдөтор, суруйааччылар сүолталарын тұнарер арасы быстах биңапарынылар уопсай дыналай хайдах курдук охсуудаах буолбуттарын аңағастык этар жөзәннензеттәхшит. Биңиги айар союзпүт Российской Федерации суруйааччыларын кытта баярга ейдеңен үзаттыр, оғонор тәрілтә биңаптынан киңір. Су-руй союзпүт—литература нааддарын житти, кине-ләр профессиональның тағымнарын үздаттыр буюзао.

Ити көннүттөн араатар народны суруйааччылар В. М. Новиков — Күннүк Урастышырап, Л. А. Попов, В. С. Соловьев — Болот Бөйтүр, Соффр. П. Дашилов, суруйааччылар В. А. Протодьяконова — Куланстай, Р. А. Кулаковский, литературын критиктар Г. С. Сыромятников, Г. Г. Окороков сыйрдык кризистеринен соңғы түрүннен балыктасылашты.

Съезд рабочей систааба уонна президиума талызынна Саха Республикины Правительствотыгттан К. К. Коринин, А. И. Понсеева уонна Президент ашараатылттан С. И. Яноалев кыттызыны талылар.

Саха сирии Суруйлааччыларының союзун бирабыншыншаты 1988-сын балаңдан ыйыттан 1993-сын етпешиншатигер дәвери улутин сүрүн түмкүстөрүн туңунаң инициаторынын Российской Федерации Суруйлааччыларының союзун бирабыншыншатын секретара Н. А. Лугинов оғордо. Даңылааттар, инициаторлар литературный жаңдарынан аттарылыпшылар. Билимги проза түрүгүн уонна сирийларынын туңунаң суруйлааччы П. Д. Аввакумов сиңилдиң көзсөзтө. Поззия жаңыргар критик Е. П. Шестаков — Эрчимен савзатын эттэ. Драматургия башшуруоастырыгар Иннокентий Семенов, иуучча суруйлааччыларайыр үзлөрдөр түрүнен Владимир Федоров, Саха сиригөр олорор хотуту норуоттар суруйлааччыларынын бүтүнгү сирийларынын, ишилдер норсер ыраахаттырым түстарынын суруйлааччи Галина Варламова — Калтука цырытылтыры оғордуулар.

Данылзаттарташ, мэн санаабар, П. Д. Анвакумов, Г. И. Варламова—Кептуу уонна В. Н. Федоров киинээр ыртышлаахтарыкай, баар проблемаларга таарыялалдарынан ордуктар. Билинчи прозада Василий Протодьяконов—Кулантай, Гавриил Колесов, В. С. Иковлев—Далан, Н. А. Лусинов—Земяк, Со-

**О**ИУУНУСКАЙ дын ний? Бийгүй кинни билэбэйт дуо? Бийгүй сахалар билэбэйт, сэтгэн ойдогтубут дуо Ойуунус-кайбытын?

Поэт төвөс халлаан анныг гар «күү түйсүн сирэм» нербүтээ 100 смыл тулуулж болижтийнгүйт. Онон сибээстэн Ойтуунускийн сэтгэрийн бийдээрүү, дэснэгээ кэлэзэрийн, сорохтор кинний хат-хат, тэню-тэнээ зацаллар, поэт алзааныгар тийнэллэр, оттон сорохтор кинний, бэйзтигээр сонгох урдалигээр бүтэчинтээтийн билингээнгээ дээр туроурулла, таңаарылла илингийн үрдүүнэн, хаттаан сууллаараары, ГКСВК хааншаах дынажларыгар хасынадлар

Ойуунускайы тобо саарбахтылаахпүтүй? Кыра да күлүгү Киниэхэ тобо түнэризэттэхпүтүй? Еркенойун, улчутуз бурунтар ха тылсы обиунун курдук иши эбىт булалтавына. Иван Ласков саха тылыш төңе да гыланар «баар», «суюк» эп» пизэн тайныш

ков, Иван Сысолятин, Иван Федосеев, Саман Тумат уода, айыннышахтык улжазбигиттарэ ахтыламина.

Ити наанийттэн тыл-этниттегэр суруттармы бүелли. Мин хойтуудаа сийванкаа биэрбүт нурдук эдийн дэй, со нийтом ийн, бастасанын тыл барилгын. Этийнбр тыва сиргээр олорор суруваччылар авар интелигентийн представителтээрэй мянгаатай олус наадалнаахтарын, тунзлахтарын санатан турал, кинилэр социалын өргүүнэй комүнкалалзэх буулгуудыгтар, кинилэрээ отуу маана, отуу, мууду тийннилээрэй нийтийн онгоцнуултара улам-улам ыараан ийрээн, очигутар төнө уүнүүн аяар дьон тыл сиргээр насныл эзэхтийн олохсүүхөхтийн дээр ыйытыны туруордум. Суруваччылар бары шалдьар болшууростары наан говорар буолварын, ону харчы араа кудук корбеккэ, ол суруваччыга моралын тирэх буоллара умижуллуу суюхтаах дээстим. Уүс болшууроонан уус-уран тыйбаас тавьма уонна тэрэзинэ мөлтөөж тохтоотум. Билигийн тайлбасчыг настүбүтээ залбах мэнэйн үескэцтэрийн, народийн суруваччы Семен Данилов бу болшууроону бываарынга ылсан улалзсан ичинтэй опыттан хат соргүүртэйт наадаа буулбутун ыйдым. Түзүүкээр обо литературын сийланнарын проблемаларыгтар тохтоотум. Обо литературын республикатаацы конкурстар гафыннаарын тутар цэм ааслытын, кээлин олор дааны ыйтылльбат буулбуттарын этн турал, обо литературын кэс-нилээхтийн сийланнаар түүхтэй обо уус-уран литературыгтар айыллыбат уччүгэй аймынныларга Саха Республиктын Государственный бирнэмийн олохтууру туруорустум.

Ити этиибки суруукааччылар Наталы Хардампьеза, Константии Сосин, Саха Республикасынын Правительствоотун представителүү К. К. Корюков итнитик мөбүтүләр. Ол тумуңтар съезд ылыммыт уураабар бинир пүшүнүн ово уус-урал айымныштыгар Саха Республикасынын Государственинай биризмийэстин дохтууруу болшуроос бөгүмиттүүн туроо реоуха динэн кийдлэрлиниз.

Суруааччылар Д. К. Сивцев — Суорун Озюллоом, И. Федосеев, Н. Дьяконов, Баргачай — Нейметинов, Нар союзтарын Саха сирии Художниктарын союзуну бырабалызынатын председатель — Афанасий Мунхалов, Н. Харлампьев, К. Софин, Н. Курилов, Саха Республикинын күлтүртатын министра, режиссер А. С. Борисов, историк Е. Е. Алексеев у.д.а. иш этилэр. Суннунан туюк болшуроостары тааыйдыштар? Бастатан туран, хотугу иоруоттар суруааччыларын айымысыларын бечәзеттин таңаары, Нар союзтар иадиминик үзүлүштеринин хаоччылтыны, илнитги драматургия, проза, болшуроостара таарызынылар.

Айар улз хайлан мөккүерэ суюх буолта баарай. Бу да сырсыгы от мөккүөрдөр сорох кырыналара нол-манап көстүтүлжон аастылар. Сытыны критисаса штрафд үзлэ (дириектор В. Е. Васильев— Харыс-ал) түбөстэ, Боппуроңу суруяаачы Иван Федоров туроурда. Харысхад харда тылды эттэ, убү ту-

шаны мұнаах түгәннэрлігөр біндерінің көмегінде жүргізілді. Аның атасы Н. Дьяконов, С. Тимофеев абарада сатаран туран штиттің

Суруйяачылар хайдан барыннлара бидисиги кем-  
из өзбекхаттары үснэктәрниң, режиссер А. С. Бори-  
сов туроорар сорох айымнышарынан астымматарын  
түлүннен народий суруйяачы Д. К. Сивец—Суо-  
рун Омоллоон базай да унунук эттэ. Од эрзәри  
кания судун санаата сомоволонууга ынтырда

Айар союз кэссила, инники Улээх холбоон узлээнингэ сыйтарын балынчээн К. К. Коракин тэл этээ. Климент Кириллович ити кэчиниттэн сургуааччы В. С. Яковлевка—Далангта саха народнай сургуааччын дээр бочууттаах авты ылбытын королишир Саха Республикийн Президенчин Ынаада сурулдубут докумуону, туоскэ иэтнилэр знаты туттарда. Ити кэчиниттэн сургуааччы Е. П. Шестаковка, журналист Г. И. Борисовка Саха Республикийн утуулзах улаанчийн докумуониарын туттаргаата.

Бишир бэлэв түгэнинэн сууряааччы Иван Федосеев туроуреуутунаан Иван Ласкову утарар бырчыас суургу ылышны буолла. Биллээрин курдук, И. Ласков саха норуутун чулуу уолаттара М. К. Аммосов уонна П. А. Ойуунускай азттарын киртийтар, кинилэр исторический оруулларын намттар ыстатыйжалары бэчээнэ тайгаарда Аны туран, бу кини М. К. Аммосов азтын сүгэр Саха государственный университетыгар преподавателинэн улээж ылышлыбыт. Ол дээх хэбдах сатаныацай?! Кини онно преподавателинэн улээниир ханинк моральний быралтаацый дээр болшуурос куурэйэн тавыста. Сууряааччылар итийн сибаастсан университет салалтатыгар бырчыас суургу түнхэрбийтээр.

Съезд кыттыңдаахтара литературнай критика уот-күеңс суюх улээнирин, нууччалыны тыйбаастыны ыараабытын, издательствоны кыттары бииргэ улээзини каскиллэхтий тарийин наадатын, суро-ваачылар иэнилистибэлэрин бачаэттээн танаарынын алтыбатах бөрүттарин дүүллэстүлэр, кини ылынчар ылдыцтаах санаадарын эттилэр, сиамабытчирын онордилэр каскиллээн дьюнгэ-саргээз наадалыаты турорустулар,

Саха литературатын салыныарысы, Саха ерик суурияаччыларын улдарин түпсарым баштуруустарыгар туңбазын суурияаччылардын түбүнэй онтог да атын дыңнадларынан Саха Республикасынын Правительства төмөнкүлдүрүүгө көрдөнөн съезд албак шундаах ууразы ылышна. Ити изниниттэн биробынчыларынан санга саастаабын уонна кини председателин талыны болтуруустарын дүүгүлдүстүрүлөр. Кандидатуратын кистелээн куоластааңынгыга кийдлэрцилэр.

Куоластаңын түмүгүнән баһыбар үгүс куоланы  
ылан. С. И. Тарасов Саха сирин Сурыйааччыларын  
союзун бырабылышынъатын председателинән бы-  
тарданина. Саха талылдыбыт бырабылышынъа чи-  
низиэрэ баянарыларынан, председатели солбу-  
чааччынан Н. А. Лугинов талышынна.

三

бийэр ини. Сизэрдээх үнши  
немец тэлтэн бидбекээс  
сылдсан, немец оловын  
зүйтгэнэ этигэр-ханыгар  
ингэрийнээс сылдсан, ки-  
нилэр Гетелэргүй энгийлийн  
нордүү барыга эт дин са-  
наацаплон.

## УЛУУ САКА

Ойуунускай — бийнги, сахалар, Гөтөбиг. Ойуунускай — удуу Саха. Кинин айбыт саха эйгэтэ. Бэлтгэлийн изэвхитэ саха олоо-уттан, сиринтээн-үүтүттан, эйүттэн-санаатыттан, саха тыншттани, олонхоттон. Тэвтэг Эбэ Хотунтай, сэхэй-уйнаас дьонтон.. Кинин Хоочуугур Олонсой уон-  
ка. «Суралын тагырлын», көрсүбүт уонна сицинтэн хөрөн гаргэн илбигт Саха снариен, олборун устата дэлгэ-олозхо тарьссыгт. Сүнөүчээ бабутуи иенэ Татышаанынын, онгон Окуучалинц шал буулгут. Одоогийн дэлгэлэмжтэй поэт «түорт обом ийнээ, түорт кутум

ринник энгэн сайгаар үзүүлийн далавчнынаахтыг кийрбийтээр. Манна мин үс саха биир үстэлгэ сэргээстэн туралдлын корабуу — бу Гаврил Ксенофонтов, Максим Аммосов уонна Платон Овтуу-  
шевский

жарбатын курдук ылым-  
шыттара уонна Оксеку-  
зех министрии. «саха  
ны санквакх санаатын  
тынвари саргытын са-  
лаары» сана аартыгы  
мыйбысттара, ол кэм шок-  
ерүгөр кыттыспыттара,  
зумууусна холбоспүттэ-  
Оччодорго Адамин эп-  
«нисталаз куустэрэ»  
кана унуктууба.

— улуккуста. Нынъ тыл сүмгитиң низамиттар, нация оңүгер наатыгар унайулдубут. Уралың бапылаабытта. Обидестиненай олохко, оратураада, наукаба ишкө дойдуп уолатта олонхонут обуга дине-  
нофонтовы «крупнейший учёный ренессансского типа» диян сыйналабыт. Чыңышхан Максим Аммосов айтуын-санасынан, үзэтинен-хамнанын Союзу абылаабытта зебек омук күтүн түшнүт. Оттон сурұғашчы П. Офф-



